

ove bratovštine od zadarskoga nadbiskupa Vinka Zmajevića od 30. jula 1721.

Pravila je ova štampao u Mjesečniku pravničkoga društva u Zagrebu god. XL. na str. 34.—36. Dr. I. Strohhal. Profesor I. Milčetić ne navodi ovoga glagolskoga rukopisa.

10. Pravila ili uredbe raznih redova.

Među ovakove spomenike spadaju ovi:

a) *Regule sv. Benedikta* pod naslovom: „Početak regulê i prologa svetago Benedikta opata“. Rukopis se ovoga rukopisa nalazi u arhivu Jugosl. akademije pod sign. I. a. 74. Izdao ih je prof. A. Pavić u *Starinama* u knjizi VII. Rukopis potječe iz prve polovice XV. vijeka i bit će prijepis starijega originala.

b) U ritualu o. Šimuna Klimantovića (živio od 1460.—1520.) „*Regula pokornih*“ pod naslovom: „V ime b(o)žije, amen. Počenjet regula bratije i sestara ot kajanija tretoga reda blaženoga Frančiska, ku potvrdi Mikula papa četvrti: Čti pravo“ sa tastamentom blaženoga Frančiska, oficijem obučenija i činima profesora pokornih.

c) U istom ritualu „*Kustacioni pokornih*“ pod naslovom: „V ime b(o)žije, amen. Ovo jesu kustacioni bratije pokornih tretoga reda b(la)ž(e)n(o)ga Frančiska provincije Dalmacije, učinjeni oda vse bratije na kap(i)tuli na školji Galevci prid Zadrom na lêt b(o)žjih 1492. na 12. dan miseca aprila“. Ove je konstitucije izdao štampom o. Stjepan Ivančić u svojoj knjizi: „Povjestne crte o samostanskom III. redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi“.

d) U ritualu o. Šimuna Glavića Šibeničanina (živio od g. 1490.—1565.). „*Regula pokornih*“ i „*Kuštacioni pokornih*“ po prilici isto, što i u Klimantovićevu ritualu, odakle je vjerojatno to uzeto. Rukopis u arhivu Jugosl. akademije pod sign. I. a. 25.

e) Pravila trećega reda sv. Franje iz Kopra u Istriji od g. 1529.

f) U rukopisu glagolskom, koji se čuva u arhivu Jugoslav. akademije pod sign. IV. a. 91. pod naslovom: *Isus i Marija*. Tu počinju naredbe, ke su učinjene va Asiži v k(a)p(itu)li jenerali ot g(ospo)d(i)na Ivana grdinala, ligata apostolskoga stola moćiju s(ve)te crkve rimske pape Martina petoga i Eujenija četvrtoga, ki je potvrdil to, a te knjige zovu se kušticioni“. Ovaj sam rukopis priredio za štampu, te se može odmah štam-

pati, čim se nakladnik nađe. Rukopis je napisan po mom mišljenju u 17. vijeku, a ne u 16., kako tvrdi gosp. Milčetić u svojoj bibliografiji na str. 397.

g) U glagolskom rukopisu, koji se čuva u arhivu Jugosl. akademije pod sign. III. a. 22. pod naslovom: „Konstitucioni fratrov tretoga reda sv(eto)ga oca Franč(i)ska redovskoga obsluženija, potvrjene od prisvetoga gospodina našega Klementa dva na destoga, pape prevelikoga, lito 1734., — štampane u Rimu u stampariji počtovane kamare apuštolske lito gorinje, — prenesene na hervaski jazik po ocu fra. Ivan Grižostomu Keršiču Cresaninu isto lito miseca decembra“. Ovaj sam rukopis štampao u „Serafinskom perivoju“ za god. 1913. u Sarajevu.

h) U glagolskom rukopisu, koji se čuva u g. prof. Ivana Milčetića i koji je on opisao u svojoj bibliografiji od strane 398.—401., i to u zadnjem dijelu ovoga rukopisa od strane 75. do 103., koji je dio preokrenuto prišit prvomu dijelu. Iz nekih bilježaka, što ih navodi g. prof. Ivan Milčetić iz ovoga rukopisa razabirem, da je ovaj rukopis prijepis onoga, što sam ga spomenuo pod slovom g. Ovaj je prijepis učinio god. 1740. fra. Šimun Haržić, košto pokazuje ova bilješka: „1740. Spisah ovi libar ja fra Haržić i ki bude štiti, da n(e) zamiri, ako najde ki koli oror unutra. I bog me veseli, amen“.

Prof. Milčetić spominje još jedan prijepis rukopisa pod slovom g. od fratra Stazića sa Raba od god. 1803.

i) Ovamo spada i štampana knjiga fra Stipana Matenice „Naredbenik redovnikov“ (Directorium sacerdotum), koja je bila štampana u Rimu „štamptom zbora za razplodjenje vjere“ 1635.

11. Kvadirne ili protokoli, zapisnici i računi raznih samostana, crkvi i bratovština.

U ovakove kvadirne bilježili su većinom javni notari za dotični samostan, crkvu ili bratovštinu razne isprave, nadalje se je bilježila u njima korespondencija, pravila dotičnoga samostana, crkve ili bratovštine, zapisnici o skupštinama bratovština i često pored toga i računi. Takve su kvadirne:

a) kvadurna bratovštine sv. Duha iz Baške. Rukopis se ove kvadirne nalazi kod župnika V. Premude na Vrtu na otoku Krku, a štampao ga I. Milčetić u Starinama XXV. 138.—151. Rukopis nije potpun, nestalo je iz njega prvih